



<b>GIT</b> Tuzla	<b>KONTROLISANA KOPIJA</b> br. <u>01/24</u>
S Q	Ovjerio: <u>Irma Omić</u> Datum: <u>24/05/24</u>

## RADNO UPUTSTVO O PRAVILU ODLUČIVANJA KOD DAVANJA IZJAVE O USAGLAŠENOSTI

VRSTA DOKUMENTA: Radno uputstvo

OZNAKA DOKUMENTA: RU 7.8-01

Datum izdavanja: 24.05.2024. god.

ODOBRILO:

MENADŽER SISTEMA UPRAVLJANJA

Irma Omić

Irma Omić, BA-inž.grad.

## SADRŽAJ

Strana

1. PODRUČJE PRIMJENE .....	3
2. ODGOVORNOST .....	3
3. DEFINICIJE I SKRAĆENICE .....	3
4. VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA.....	3
5. TOK POSTUPKA.....	5
6. REFERENTNI DOKUMENTI.....	8

## 1. PODRUČJE PRIMJENE

Ovo uputstvo o pravilu odlučivanja koje se koristi kod davanja Izjave o usaglašenosti. Upustvo se primjenjuje u Laboratoriji Instituta GIT.

## 2. ODGOVORNOST

Za primjenu i sprovođenje ovog uputstva odgovoran je rukovodilac Laboratorije. Rukovodilac Laboratorije je odgovoran za: preispitivanje kriterija koji se odnose na pravila odlučivanja i usklađenost sa zahtjevima u pogledu resursa i procesa povezanih s provedenim aktivnostima.

Rukovodilac Laboratorije je odgovoran za: odlučivanje i odobravanje kriterija koji se odnose na pravila odlučivanja, na način da analizira dobivene rezultate uključujući i izjave o usklađenosti, komunicira s Klijentom/Naručiocem kada isti zatraži Izjavu o usklađenosti sa specifikacijom ili standardom.

Odgovorni inžinjeri su odgovorni za: provođenje ispitivanja, izračunavanje mjerne nesigurnosti i dogovaranje sa Rukovodiocem o odluci iskazivanja ili ne iskazivanja mjerne nesigurnosti kod rezultata.

## 3. DEFINICIJE I SKRAĆENICE

U ovom uputstvu su korištene sljedeće skraćenice i definicije:

**RU** – radno upustvo

*Pravilo odlučivanja* - pravilo koje opisuje kako se merna nesigurnost uzima u obzir kada se iskazuje usaglašenost sa specifikacijama zahtjeva.

*Merna nesigurnost* - parameter povezan sa rezultatom merenja, tako da karakterizira disperziju vrijednosti koja se može pripisati dатој mernoj veličini, tj. Merna nesigurnost je procjena odgovarajućeg merenja koju karakterizira opseg vrijednosti unutar koji se nalazi tačna vrijednost.

*Proširena merna nesigurnost (U)*, definiše interval oko rezultata jednog merenja koji se može pripisati izmjerenoj vrijednosti. Proširenjem mernom nesigurnošću se postiže dovoljno visoko povjerenje (od približno 95 %) da prava vrijednost leži unutar intervala određenog rezultatom merenja i predstavlja proizvod kombinirane standardne nesigurnosti i faktora pokrivanja  $k$  ( $k = 2$ ).

*GUM- Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement* (Upustvo za vrednovanje mjerne nesigurnosti).

*Izmjerena količina vrijednosti*- vrijednost koja predstavlja izmjereni rezultat.

*Granica tolerancije (TL)* (granica specifikacije)- navedena gornja ili donja granica dopuštene vrijednosti.

*Granica prihvatljivosti (AL)*- navedena gornja ili donja granica dopuštene izmjerene vrijednosti.

*Prihvatljiv interval*- interval dopuštenih izmjerenih vrijednosti količine.

Napomena 1: osim ako u specifikaciji nije drugačije navedeno.

Napomena 2: interval prihvatanja naziva se „zona prihvatanja“.

*Interval odbacivanja*- interval nedozvoljenih izmjerenih vrijednosti količine.

*Zaštitni pojas, w* - interval između granice tolerancije i odgovarajućeg ograničenja prihvatanja gdje je dužina  $w = |TL - AL|$ .

*Omjer nesigurnosti ispitivanja (TUR)*- omjer od tolerancije, TL mjerne količine, podijeljen s 95% proširene mjerne nesigurnosti postupka merenja gdje je  $TUR = TL/U$ .

*Specifični rizik* je vjerovatnost da prihvaćeni uzorak nije usklađen ili da je odbijeni uzorak usklađen sa zahtjevom. Taj se rizik temelji na merenjima jednog uzorka.

*Globalni rizik* je prosječna vrijednost da prihvaćeni uzorak nije usklađen ili da je odbijeni uzorak usklađen. To se ne odnosi na vjerovatnost krivog prihvatanja pojedinačnog uzorka rezultata pojedinog merenja ili pojedinačnog uzorka.

## 4. VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA

-Smjernice o pravilima odlučivanja i izjavama o usuglašenosti ILAC-G8:09/2019

-Poslovnik kvaliteta Laboratorije Instituta za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o.- PQ-17025

## 5. TOK POSTUPKA

### 5.1 Primjena

Pravilo odlučivanja se primjenjuju u svim slučajevima kada Klijent/Naručilac zahtjeva Izjavu o usaglašenosti i sa Klijentom se dogovara koje pravilo se primjenjuje, a uzimajući u obzir analizu rizika. Gdje je pravilo odlučivanja propisao kupac, propisi ili normativni dokument, nije potrebno daljnje razmatranje nivoa rizika. Ukoliko Klijent nije specificirao Pravilo odlučivanja, onda se koristi Pravilo odlučivanja 1.

### 5.2 Davanje Izjave o usaglašenosti

5.2.1 Standard BAS EN ISO/IEC 17025:2018 uključuje kriterije koji se odnose na pravilo odlučivanja kada se daje izjava o usklađenosti sa specifikacijom (propisi) ili standardom.

5.2.2 Laboratorijska mjerena vrijednost mora biti u skladu s pravilom odlučivanja, a nivo rizika povezati s primjenjivim pravilom odlučivanja i primijeniti pravilo odlučivanja.

Laboratorijska mjerena vrijednost mora u izjavi o usklađenosti jasno utvrditi:


- a) na koje rezultate se izjava o usklađenosti odnosi
- b) koje su specifikacije, standardi ili dijelovi ispunjeni ili nisu ispunjeni
- c) upotrijebljeno pravilo odlučivanja (osim ako je pravilo sastavni dio zahtijevane specifikacije ili standarda).

### 5.3 Pravila odlučivanja


#### Pravilo 1: binarno-jednostavno prihvatanje $w=0$ (pravilo podijeljenog rizika)

Odluka da je uzorak usaglašen/odgovara ili ne usaglašen/ne odgovara na ispitane parametre se temelji na jednostavnom prihvatanju ( $w=0$ ,  $AL=TL$ ). Proširena mjerena nesigurnost mora biti manja od 1/3 ograničenja tolerancije na temelju specifikacije proizvođača ( $TUR > 3:1$ ).

Izjave o usaglašenosti su binarne. Pretpostavlja se da procijenjena raspodjela vjerovatnoće i specifični rizik se koriste za procjenu rizika. U ovom slučaju, kada je rezultat mjerenja blizu granice tolerancije, rizik da su prihvaćeni rezultati mjerenja izvan granica tolerancije je 50%. Rizik od lažnog odbacivanja je do 50% za izmjerene rezultate izvan tolerancije.



Slika 1: Granica prihvatanja i granica odbijanja u Pravilu odlučivanja 1



Slika 2: Grafički prikaz binarnog izvještaja – jednostavno prihvatanje

Tabela 1: Izjave o usklađenosti za Pravilo 1


Slučaj	Opis	Izjava o usklađenosti
1	Prolazi/Zadovoljava: Izmjerena vrijednost je ispod granica prihvatljivosti, $AL = TL$	Rezultat ispitivanja pokazuje da je uzorak usklađen/odgovara na ispitane parametre.
2	Neprolazi/Nezadovoljava: Izmjerena vrijednost je iznad granica prihvatljivosti, $AL = TL$	Rezultat ispitivanja pokazuje da uzorak nije usklađen/ne odgovara na ispitane parametre zbog povećane/smanjene količine/vrijednosti.....(navesti parametre koji odstupaju)

#### Pravilo 2: binarno prihvatanje na temelju zaštitnog pojasa ( $\leq 2,0\% \text{ globalni rizik}$ )


Odluka da je uzorak usklađen/odgovara ili ne usklađen/ne odgovara na ispitane parametre se temelji na zaštitnom pojusu granica prihvatljivosti,  $AL$ . U ovom slučaju (globalni) rizik lažnog prihvatanja je manji od 2%, postoji mala vjerovatnoća lažnog prihvatanja tj. veliko povjerenje u ispravno prihvatanje.

$$AL = \sqrt{TL^2 - U^2}$$

gdje je  $U$  proširena merna nesigurnost s faktorom pokrivanja  $k=2$ , i nivoom povjerenja od 95%.



Slika 3: Granica prihvatanja i granica odbijanja u Pravilu odlučivanja 2




*Slika 4: Grafički prikaz binarnog izvještaja sa zaštitnim pojasom*

Tabela 2: Izjave o usklađenosti za Pravilo 2


Slučaj	Opis	Izjava o usaglašenosti
1	<u>Prolazi/Zadovoljava:</u> Prihvatanje na temelju zaštitnog pojasa; rezultat mjerjenja je ispod granica prihvatljivosti, $AL = TL - w$	Rezultat ispitivanja pokazuje da je uzorak usklađen/odgovara na ispitane parametre (uz proširenu mjerna nesigurnosti s nivoom povjerenja od 95%).
2	<u>Neprolazi/Nezadovoljava:</u> Odbijanje na temelju zaštitnog pojasa; ako je izmjerena vrijednost iznad granica prihvatljivosti, $AL = TL - w$	Rezultat ispitivanja pokazuje da uzorak nije usklađen/ne odgovara na ispitane parametre zbog povećane/smanjene količine/vrijednosti.....(navesti parametre koji odstupaju) (uz proširenu mjerna nesigurnosti s nivoom povjerenja od 95%).

### Pravilo 3: Ne binarno prihvatanje sa zaštitnim pojasom $w = U$

Odluka da je uzorak usklađen/odgovara ili ne usklađen/ne odgovara na ispitane parametre se temelji na zaštitnom pojasu granica prihvatljivosti ( $w = U$ ,  $AL = TL - w$ ), gdje je  $U$  uračunata proširena mjerna nesigurnost. Izjava o usklađenosti je ne binarna. Pretpostavlja se da je procijenjena raspodjela vjerovatnoće i da se specifičan rizik koristi za procjenu rizika. U tom slučaju rizik da prihvaćeni uzorak bude izvan granice tolerancije je  $< 2,5\%$ . Za neprihvatacne uzorce rizik da budu unutar granica tolerancije je  $< 2,5\%$ . Kada je izmjereni rezultat blizu granica tolerancija rizik od lažnog prihvatanja i lažnog odbijanja je do 50%.



*Slika 5: Granica prihvatanja i granica odbijanja u Pravilu odlučivanja 3*



$$U = 95\% \text{ proširena mjerna nesigurnost}$$

Slika 6: Grafički prikaz ne binarnog izvještaja sa zaštitnim pojasmom ( $w = U$ )


Tabela 3: Izjave o usklađenosti za Pravilo 3

Slučaj	Opis	Izjava o usaglašenosti
1	<u>Prolazi/Zadovoljava:</u> Izmjereni rezultat je ispod granica prihvatljivosti, $AL = TL - w$ .	Rezultat ispitivanja pokazuje da je uzorak usklađen/odgovara na ispitane parametre (uz proširenu mernu nesigurnost s nivoom povjerenje od 95%).
2	<u>Uslovno prolazi / Uslovno zadovoljava:</u> Izmjereni rezultat je unutar zaštitnog pojasa i ispod granice tolerancije u intervalu, $[TL - w, TL]$	Rezultat ispitivanja pokazuje da je uzorak uslovno usklađen/odgovara na ispitane parametre. Napomena: usklađenost rezultata mjerjenja (navesti parametre) s referentnim vrijednostima ne može se potvrditi s nivoom povjerenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost što znači da postoji mogućnost da se rezultat mjerjenja nađe i izvan granica referentnih vrijednosti.
3	<u>Uslovno ne prolazi / Uslovno ne zadovoljava:</u> Izmjereni rezultat je iznad granice tolerancije, ali ispod granice tolerancije uz pripisani zaštitni pojaz u intervalu, $[TL, TL + w]$	Rezultat ispitivanja pokazuje da uzorak uslovno nije usklađen/ne odgovara na ispitane parametre. Napomena: ne usklađenost rezultata mjerjenja (navesti parametre) s referentnim vrijednostima ne može se potvrditi sa nivoom povjerenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost što znači da postoji mogućnost da se rezultat mjerjenja nađe i unutar granica referentnih vrijednosti.
4	<u>Ne prolazi / Ne zadovoljava:</u> Izmjereni rezultat je iznad granice tolerancije uz pripisani zaštitni pojaz, $TL + w$ .	Rezultat ispitivanja pokazuje da uzorak nije usklađen/ne odgovara na ispitane parametre zbog povećane/smanjene količine/vrijednosti.....(navesti parametre koji odstupaju) (uz proširenu mernu nesigurnost s nivoom povjerenje od 95%).

#### 5.4 Mjerna nesigurnost i odluke o riziku

Prilikom izvođenja mjerjenja i tokom donošenja izjave o usklađenosti npr. u skladu sa specifikacijom proizvođača ili van nje, postoje dva moguća ishoda:

- Donesena je ispravna odluka u pogledu usklađenosti sa specifikacijom
- Donesena je pogrešna odluka u pogledu usklađenosti sa specifikacijom



Slika 7: Primjer rizika za mjernu odluku

Rezultat u slučaju A i njegova mjerna nesigurnost se nalaze unutar granica tolerancije.

Rezultat u slučaju B je unutar granica tolerancije, ali njegova mjerna nesigurnost prelazi granicu tolerancije.

Uzveši u obzir ovakve primjere odgovorno osoblje je dužno da procjeni rizik kod donošenja odluke a sve u skladu sa znanjem i iskustvom, kao i saglasnošću Klijenta/Naručioca.

## 6. REFERENTNI DOKUMENTI

- BAS EN ISO/IEC 17025
- PQ 17025 - Poslovnik kvaliteta Laboratorije